

ISTORIJSKA GEOLOGIJA

Studijski program GEOGRAFIJA

Godina I, Semestar II

April, 2020.

**4 – Fanerozoik
Paleozoik (2)**

dr Slobodan Radusinović, naučni saradnik UCG

Predavanja pripremljena na osnovu:

OPŠTA GEOLOGIJA

Autori udžbenika

Prof. dr Nataša Gerzina, vanredni profesor

Prof. dr Ivana Carević, vanredni profesor

Izdavač

Univerzitet u Beogradu – Rudarsko-geološki fakultet, 2019

4. RAZVOJ ZEMLJE KROZ GEOLOŠKO VREME

Fanerozoik

Paleozoik


Karbon

Perm

Dodaci i primjeri:

Đaković, M.: Fotografije i mikrofotografije fosila,
Palontološka zbirka Zavoda za geološka istraživanja, Podgorica

ISTORIJSKA GEOLOGIJA - GEOLOŠKA VREMENSKA SKALA-



SLIKA 3.26 Geohronološka skala

FANEROZOIK je podijeljen na tri ere:

- PALEOZOIK,
- MEZOZOIK i
- KENOZOIK.

PALEOZOIK

Paleozojska era je vrijeme razvoja života na Zemlji.

U okenaima su se pojavile i razvile različite životne forme, koje su ubrzo počele naseljavati kopno.

Prvi kopneni stanovnici bile su biljke, zatim različite vrste beskičmenjaka, a nedugo zatim su i kičmenjaci naselili kopnenu sredinu.

ISTORIJSKA GEOLOGIJA

- RAZVOJ ZEMLJE KROZ GEOLOŠKO VRIJEME -

PALEOZOIK

Tokom paleozoika na kopnu su se ubrzano razvile mnoge životinjske i biljne vrste.


Kraj paleozoika obilježilo je najveće masovno izumiranje u istoriji Zemlje, kada je nestalo oko 95 % marinskih i oko 70% kopnenih organizama.

Periode paleozoika:

- KAMBRIJUM,
- ORDOVICIJUM,
- SILUR,
- DEVON
- KARBON i
- PERM

STARJI PALEOZOIK

MLAĐI PALEOZOIK



SLIKA 3.1 Spiralna skala geološkog vremena
(Foto: Nicolas Primola/Depositphotos)

Izvor: Opšta geologija. Gerzina i Carević, 2019

ISTORIJSKA GEOLOGIJA

- RAZVOJ ZEMLJE KROZ GEOLOŠKO VRIJEME -

PALEOZOIK

Periode paleozoika:

- KAMBRIJUM,
- ORDOVICIJUM,
- SILUR,
- DEVON
- KARBON i
- PERM.

STARJI PALEOZOIK

MLAĐI PALEOZOIK

Eon	Era	Perioda	Epoha
fanerozoik	kenozoik	kvartar Q	holocen Q₂ pleistocen Q₁
		neogen Ng	pliocen PI miocen M
		paleogen Pg	oligocen OI eocen E
			paleocen Pc
	mezozoik	kreda K	gornja kreda K₂ donja kreda K₁
		jura J	malm J₃ doger J₂ lijas J₁
		trijas T	gornji trijas T₃ srednji trijas T₂ donji trijas T₁
paleozoik	perm P		gornji perm P₃
			srednji perm P₂
			donji perm P₁
	karbon C		gornji karbon C₂
			donji karbon C₁
	devon D		gornji devon D₃
			srednji devon D₂
			donji devon D₁
	silur S		gornji silur S₃
			srednji silur S₂
			donji silur S₁
proterozoik	ordovicijum O		gornji ordovicijum O₃
			srednji ordovicijum O₂
			donji ordovicijum O₁
	kambrijum Cm		gornji kambrijum Cm₃
			srednji kambrijum Cm₂
			donji kambrijum Cm₁
arhaik	neoproterozoik	ediakaran	
		kriogenijan	
		tonijan	
		stenijan	
		ektazijan	
	mezoproterozoik	kalimijan	
		staterijan	
		orosirijan	
		rijacijan	
		siderijan	
eoarhaik	neoarhaik		
	mezoarhaik		
	paleoarhaik		
	eoarhaik		
nepodeljeno prekambrijsko vreme			

ISTORIJSKA GEOLOGIJA

- RAZVOJ ZEMLJE KROZ GEOLOŠKO VRIJEME -

KARBON

Karbonska perioda je trajala oko **60 miliona godina** (~359–299 Ma).


Ime je dobila po ogromnim ***naslagama uglja*** koje su nastale širom svijeta u to vrijeme.

Nastanak uglja u karbonu je posljedica vlažne tropске klime na ***Lauroaziji*** i stalnih promjena globalnog nivoa mora usled glacijacija na ***Gondvani***.

Za vrijeme interglacijacije, transgresijom su plavljeni zaravnjeni, priobalni djelovi kopna na ***Lauroaziji***.

Rječni tokovi su usporeni i nastale su ***prostrane močvare*** u kojima je akumulirana ogromna količina treseta.

U periodima glacijacija na ***Gondvani*** dolazilo je do regresija na ***Lauroaziji***, pa je treset u močvarama zatrpan u pijeskom i muljem nanijetim rijekama, da bi kasnije od tog treseta nastao ugalj (**SLIKA 4.23.**)



SLIKA 4.23 Proces formiranja uglja u karbonskoj močvari
(Foto: Alex Alexandru/Pngtree)

Izvor: Opšta geologija. Gerzina i Carević, 2019

ISTORIJSKA GEOLOGIJA


- RAZVOJ ZEMLJE KROZ GEOLOŠKO VRIJEME -

KARBON

Početak karbona odlikuje se relativnom tektonskom stabilnošću, naročito u djelovima *Lauroazije* koji nisu okrenuti ka *Gondvani*.

Devonski orogen na području *Lauroazije* je erodovan i sada se na njenom zapadnom i sjevernom obodu odvija plitkovodna karbonatna sedimentacija.

Zatvaranje okeana između *Lauroazije* i *Gondvane*, koje traje još od devona, rezultiralo je kolizijom ova dva kontinenta u gornjem karbonu i otpočinjanjem novog orogenog ciklusa – *hercinske (variscijske) orogeneze*.



SLIKA 4.24 Hipotetička rekonstrukcija položaja kontinentalnih masa tokom karbona

ISTORIJSKA GEOLOGIJA

- RAZVOJ ZEMLJE KROZ GEOLOŠKO VRIJEME -


KARBON

Krajem paleozoika je Siberija konačno pripojena Lauroaziji.

Sve kontinentalne mase su ponovo okupljene u jedinstveni superkontinent, poslednji koji je postojao na Zemlji.

Ovaj superkontinent nazvan je **Pangea** ([SLIKA 4.24.](#))

Variscidi (Hercenidi) - planinski vijenac koji uključuje današnje planine **Sjeverne Amerike** (južni Apalači), **Afrike** (Marokanska Mizeta i Anti Atlas), **Evrope** (Pirineji, Ardeni, Vogezi, Korzika, Sardinija, Bohemijski masiv, djelovi Alpa, Dinarida i Helinida).



SLIKA 7.61 Hipotetička rekonstrukcija položaja kontinenata tokom perma i položaj variscijskog orogena

ISTORIJSKA GEOLOGIJA

- RAZVOJ ZEMLJE KROZ GEOLOŠKO VRIJEME -

KARBON

Nakon devonskog izumiranja, marinski živi svijet u karbonu se polako oporavlja ali je izgledao nešto drugačije ([SLIKA 4.25](#))

Dominantni beskičmenjaci bili su ***brahiopodi***, dok su ***trilobiti*** sada već izuzetno rijetki.

Slabije pokretne životinje gubile su bitku sa lako pokretljivim, brzim ***ribama i amonitima***.

Foraminifere po prvi put dobijaju značajno mjesto u marinskoj fauni.



SLIKA 4.25 Karbonska marinska fauna: a) školjke (*Aviculopecten*) i brahiopodi (*Syringothyris*) iz donjeg karbona, Ohajo, SAD (Foto: Wilson44691/Wikimedia); b) Fosilni gastropod *Euomphalus plummeri*, gornji karbon, Teksas, SAD (Foto: Dvergenpaartje/Wikimedia); c) *Pentremites godoni*, elminodermat iz donjeg karbona, Illinois, SAD (Foto: Wilson44691/Wikimedia); d) Fosilna riba *Allenipterus montanus*, donji karbon, Montana, SAD (Foto: James St. John/Flickr); e) foraminifere u krečnjaku, gornji karbon, Kanzas, SAD (Foto: James St. John/Flickr)

ISTORIJSKA GEOLOGIJA

- RAZVOJ ZEMLJE KROZ GEOLOŠKO VRIJEME -

KARBON

Kopneni ekosistemi su početkom karbona bili prilično slični gornjodevonskim, ali su se tokom karbona znatno promijenili.


Biljni svijet se veoma brzo razvio u povoljnim klimatskim uslovima. Postojale su šume ogromnih *prečica, rastavića, drvenastih i sjemenih paprati*.

Najpoznatiji su bili džinovski *lepidodendroni i sigilarije*, koji su dostizali visinu od 40 metara ([SLIKE 4.27 i 4.28](#)).

One su pretežno živjele u močvarnim prostorima, pa su u karbonskim močvarama nastale ogromne naslage uglja, karakteristične za ovu periodu.



SLIKA 4.27 a) *Lepidodendron* (rekonstrukcija)
(Autor: Tim Bertelink/ Wikimedia) b) fosilni ostaci *Lepidodendron-a*, Državni muzej Pensilvanije (Foto: Jstuby/ Wikimedia)



SLIKA 4.28 a) *Sigillaria* (rekonstrukcija)
(Autor: Tim Bertelink/ Wikimedia)
b) fosilni ostaci *Sigillaria trigona*, Nacionalni muzej Prag (Foto: Hectonichus/ Wikimedia)


ISTORIJSKA GEOLOGIJA

- RAZVOJ ZEMLJE KROZ GEOLOŠKO VRIJEME -

KARBON

Sa razvojem biljaka, napredovao je i životinjski svijet.

Pojavili su se prvi *kopneni puževi* i *krilati insekti* među kojima su naročito karakteristični *džinovski vilini konjici* ([SLIKA 4.29](#)).



[SLIKA 4.29](#) Fosilni insekt *Meganeura monyi*, Prirodnjački muzej u Tulužu, Francuska (Foto: Alexandre Albore/Wikimedia)

Izvor: Opšta geologija. Gerzina i Carević, 2019

ISTORIJSKA GEOLOGIJA

- RAZVOJ ZEMLJE KROZ GEOLOŠKO VRIJEME -

KARBON

Vodozemci su se adaptirali na kopnene uslove, pa su od jedne grupe vodozemaca krajem karbona nastali **gmizavci**.

Iako, osim naprednije vilice, nije bilo velike razlike u izgledu između tadašnjih vodozemaca i prvih gmizavaca, ove dvije grupe životinja razlikovale su se po načinu razmnožavanja.

Bitan pomak u evoluciji života na kopnu predstavlja pojava **jajeta sa unutrašnjom amniotskom membranom i čvrstom spoljašnjom ljuskom**.

Ovakvo jaje je bilo čvrsto i otporno na isušivanje, što je obezbijedilo **amniotskim** životinjama nezavisnost od vodene sredine i pružilo im mogućnost da prošire svoja staništa na djelove kopna koji su im do tada bili nedostupni.

Amniote su grupa onih kopnenih kičmenjaka čija jaja imaju **amnion** zahvaljujući kom mogu da polažu jaja van vode, na suvom, za razliku od **anamniota** (uključuju **vodozemce** koji su takođe kopneni kičmenjaci i **ribe**) koji svoja jaja polažu u vodi.

Amniote uključuju **sinapside** (sisari i izumrli srodnici) i **sauropside** (gmizavce, ptice i njihove pretke).

ISTORIJSKA GEOLOGIJA

- RAZVOJ ZEMLJE KROZ GEOLOŠKO VRIJEME -

PERM

Poslednja perioda paleozojske ere je **perm**, koji obuhvata vremenski period od **oko 47 miliona godina** (~299–252 Ma).

Perm je doba velikih promjena u geološkoj istoriji Zemlje, kako paleogeografskih, tako i promjena u evoluciji živog sveta.

Glavna paleogeografska odlika permske periode je postojanje superkontinenta **Pangee**, okruženog ogromnim **Pantalasa** okeanom.

Pangea je imala lučan oblik, sa ogromnim „zalivom” na istočnoj strani gdje se nalazio **Paleotetis**, prostrano more koje predstavlja jednu granu Pantalase.

Na prostoru Pantalase i Paleotetisa su se nalazili izolovani djelovi kopna, mikrokontinenti i vulkanski ostrvske lukovi, koji su kasnije pripojeni pojedinim djelovima Pangee ([SLIKA 4.30](#))



SLIKA 4.30 Hipotetička rekonstrukcija položaja kontinentalnih masa tokom perma

Izvor: *Opšta geologija. Gerzina i Carević, 2019*

ISTORIJSKA GEOLOGIJA

- RAZVOJ ZEMLJE KROZ GEOLOŠKO VRIJEME -

PERM

Stijene formirane tokom perma pokazuju velike fluktuacije nivoa mora u tom periodu, koje su obično povezane sa klimatskim promjenama.

Nastanak Pangee značio je prestanak subdukcionih procesa, što je usporilo i širenje okeana i dovelo do globalnog pada nivoa mora.

Periodi regresija su imali za posledicu spuštanje nivoa mora ispod granice šelfa i prekid plitkovodne karbonatne sedimentacije.

U ovakvim uslovima dolazilo je do ***prilagođavanja ili izumiranja plitkovodne marinske faune.***

Planinski vijenci nastali tokom stvaranja Pangee takođe su imali uticaj na klimatske prilike, budući da su predstavljali barijeru vazdušnim strujanjima.



SLIKA 7.61 Hipotetička rekonstrukcija položaja kontinenata tokom perma i položaj variscijskog orogena

Izvor: Opšta geologija. Gerzina i Carević, 2019

ISTORIJSKA GEOLOGIJA

- RAZVOJ ZEMLJE KROZ GEOLOŠKO VRIJEME -

PERM

Usled povlačenja vode sa kopna smanjeno je isparavanje, pa je hladna klima, naslijedena iz karbona, tokom perma postajala sve toplija i suvlja.

Nestale su karbonske tropске šume, a krajem perma postojale su velike pustinje u ekvatorijalnom pojasu Pangee.

U uslovima suve klime zaustavljeni su procesi kojima se vezuje ugljen-dioksid (npr. hemijsko raspadanje), pa se njegova količina u atmosferi povećala.


Sa globalnim otopljavanjem tokom perma, mijenjao se i živi svijet.

ISTORIJSKA GEOLOGIJA - RAZVOJ ZEMLJE KROZ GEOLOŠKO VRIJEME -

PERM

Marinska fauna se generalno nije pretjerano razlikovala od karbonske ([SLIKA 4.31](#)).

Među permskim beskičmenjacima i dalje dominiraju razni **mekušci, brahiopodi, ammoniti i foraminifere**.



a



b



c

SLIKA 4.31 Marinska fauna perma a) fosilna riba *Palaeoniscum freieslebeni* (gornji perm, Nemačka) (Foto: James St. John/Flickr) b) brahiopodi *Hercostestria cibrosa*, srednji perm, Teksas, SAD (Foto: Wilson44691/Wikimedia) c) *Helicoprion* sp., fosilni spiralno raspoređeni zubi permske ajkule, Ajdaho, SAD (Foto: James St. John/Flickr)

Trilobiti su sve rjeđi i krajem perma potpuno nestaju.

Fosilni ostaci riba su iznenadjuće rijetki u permskim naslagama.

Smatra se da to nije posledica malog broja riba u permskim morima i okeanima, već rezultat nepovoljnih uslova njihove fosilizacije.

ISTORIJSKA GEOLOGIJA - PALEOZOIK, PERM-

PERM



Cyclolobus, amonit. Perm, Sustaše, Bar, Crna Gora


Izvor: dr M. Đaković, Zbirka Zavoda za geološka istraživanja, Podgorica

ISTORIJSKA GEOLOGIJA - RAZVOJ ZEMLJE KROZ GEOLOŠKO VRIJEME -

PERM

Tokom perma, na kopnu su se dešavale velike promjene u odnosu na prethodni period.

Papratnjače su polako zamjenjivane **golosjemenicama** ([SLIKA 4.32](#)) koje su do kraja perma postale dominantna biljna grupa.



[SLIKA 4.32](#) Kopnena flora perma a) *Glossopteris* sp., semene papratnjače, perm - trijas, Hjustonski muzej prirodnih nauka, Teksas, SAD (Foto: Daderot/Wikimedia) b) *Walchia*, izumrli permski četinar (Foto: Ghedoghedo/Wikimedia)

Raznovrsnost biljaka bila je praćena ubrzanim evolucijom **insekata**.

Gmizavci, koji su se naglo razvili tokom perma, polako su potiskivali vodozemce jer su bili pokretljiviji i imali su jače i naprednije vilice.

ISTORIJSKA GEOLOGIJA

- RAZVOJ ZEMLJE KROZ GEOLOŠKO VRIJEME -

PERM

Izgledalo je da je evolucija živog svijeta u punom zamahu, a onda se dogodilo **najveće masovno izumiranje u geološkoj istoriji.**

To je, u bukvalnom smislu, predstavljalo kraj jedne ere jer je kraj perma preživjelo svega oko **5% marinskih i 30% kopnenih organizama.**

Ovakva drastična promjena u razvoju živog svijeta je svakako posljedica kombinacije različitih geoloških i klimatskih faktora.

Kao razlozi za veliko permsko izumiranje, najčešće se pominju konačno formiranje Pangee, promjena nivoa mora i regresivne faze, intenzivni vulkanizam na prostoru Siberije i sa njim povezane kisjele kiše, suva klima, nedostatak kiseonika u vodi i slično.

Neki naučnici vjeruju da je izumiranje na granici paleozoik–mezozoik izazvano udarom asteroida, ali ni to do sada nije potvrđeno.

Imajući u vidu da govorimo o periodu od prije oko 250 miliona godina, izuzetno je teško doći do pouzdanih podataka koji bi omogućili utvrđivanje tačnog uzroka najvećeg poznatog izumiranja u istoriji naše planete.